



Kwena e e Kgopo




Charlotte Galane





Kwakwarapa e ne e le kwena e kgolo tota.
Kwakwarapa o ne a nna kwa nokeng ya
Swike. O ne a nna a le esi ka bodutu.





Kwakwarapa o ne a kobile diphologolo tse dingwe gore a tle a nwe metsi a le esi. O ne a le pelomaswe mo diphologolong tse dingwe.



O ne a tihola a arametse letsatsi mo
letlapeng le legolo. A gogobisa mogatla wa
gagwe mo mmung.






Diphologolo di ne di nanabela go nwa metsi bosigo. E re fa Kwakwarapa a di bona, a leke go di tshwara.



Diphologolo tsa romela Setlhong go buisana
le Kwakwarapa. Di ne di batla kagiso fela.
Kwakwarapa a gana go reetsa.





Diphologolo tsa dumelana go buisana le Kwakwarapa gore ba abelane metsi. Tsa romela Setlhong. Kwakwarapa a tswelela ka go nna manganga.



Kwakwarapa le Setlhong ba se ka ba dumelana. Kwakwarapa a re, “Ke nna kgosi ya fa nokeng ya Swike. Ga go yo o dumeletsweng go nwa metsi mo nokeng ya me.” Setlhong a boela morago a sulafaletswe.





Setlhong a boela morago le karabo. A gorosa molaetsa wa gore Kwakwarapa o santse a ngangabetse. Diphologolo tsa loga leano la go mmeela serai.



Mosong oo, serai sa tshwara Kwakwarapa.

Kwakwarapa a tsietsa legotlo gore le mo
thaolole. Legotlo la ja megala ya serai.
Kwakwarapa kwena, a leka go sia.





Diphologolo tsa mmona mme tsa mo tshwara. Tsa mo isa kwa go kgosi Tlou.



Setlhong a bega Kwakwarapa kwa kgosinga re, “Mong wa lefatshe kgosi Tlou, Kwakwarapa o gana ka metsi a noka ya Swike.”

Nakong eo, Kwakwarapa o ne a roromela thata.





Kgosi ya re, “O pelomaswe wena Kwakwarapa. Gompieno ke la bofelo o ganela diphologolo nwa metsi a noka ya Swike. Ga re kitla re go dumelela go utlwisisa diphologolo tsa naga ya me bothoko.”



Kgosi e ne e swabile thata, mme a re
“Lotlhe lo diphologolo tsa me. Dilo tsothe
mo mmusong wa me di tshwanetse go
abelanwa.”

Kwakwarapa o ne a swabisitswe ke se a se
dirileng.





Kwakwarapa a amogela molato wa gagwe.
A ikopela maitshwarelo go diphologolo.
Diphologolo tsa dumelana go mo itshwarela.



Go tloga ka letsatsi leo, diphologolo tsa phela
ka boitumelo. Tsa nwa metsi kwa nokeng ya
Swike di gololosegile.

